



Sebapadi sa Maemo



Erlina Makhalemele



Katleho ke mosetsana ya thabelang ho
bapala bolo ya maoto. Sena se ne se etsa
nkgono a halefe ka mehla.





Katleho o ne a thabela le ho e sheba thelebesheneng ha e bapala. O ile a kopa ntatae ho mo rekela dieta tsa ho bapala bolo.



O ne a kena lebaleng le bashemane. Ba ne ba mo tlatlapa ka dipuo ebile ba mo kgothometsa.






Katleho o nea dula a ikgothatsa ka ho bapala lebaleng habo. Abuti wa hae a bapala le yena ho mo thusa.



Hae nkgono o ne a mo omanya ebile a mo nyedisa. A bolela hore o tlo pata dieta. Dieta tsa ho bapala bolo ya bashemane.






O ne a thalatsa ha bashemane ba bapala. A kena ka lebaleng ka kgang. O ne a batla ho bapala ka pelo ya hae kaofela.



Sena se ne se halefisa bashemane. Ba ne ba tlatlapa Katleho le ho feta. Feela Katleho o ne a sa kgaotse.





Katleho a nna a kgothala ho bapala lapeng habo a sa natse dinyediso. A kgothala, a bapala le ha a le mong.



Ka tsatsi le leng sehlopha sa hloka sebakadi,
sa ithola se kopa Katleho ho kena lebaleng.
Ba se ke ba hloka ho mo qeka ho tla bapala.





Katleho o ne a matha lebala kaofela, a le mafolofolo. Katleho a hlaba ntlha, sehlopha sa hlola! batho ba hoa! Ka..tle..hoo....!!.



Ho tloha letsatsing leo bashemane ba thabela ho raha bolo le yena. Ba amohela hore Katleho ke sebakadi sa bolo ya maoto.





Katleho o ile a fumana kgau ya tlotlo. Abuti wa hae o ne a le teng ho tlo mo thoholetsa.

Nkgono le yena o ne a thabile haholo. A lebetse hore o ne a sa rate ha Katleho a bapala bolo le bashemane.



Katleho ya e ba thatohatsi bolong. Bohle ba mo tlotla. Bashemane ba thabela ho bapala le Katleho.





Baahi ba motse ba ne ba babatsa
mosetsana ya rahang bolo le bashemane.
Batho ba baholo ba rata ho bona mosetsana
ya rahang bolo le bashemane



Katleho e ne e se e le setho sa ka mehla sa papadi ya bolo ya maoto. Ha a le siyo lebaleng, sehlopha se ne se ikutlwa se sa fella.

